

PORESKA PRAKSA

ZA JANUAR 2016. GODINE

Mišljenja

PDV	2 - 4
Porez na dobit pravnih lica	5
Porez na dohodak fizičkih lica	6 - 8
Ostalo (drugi propisi).....	9 - 11

POREZ NA DODATU VRIJEDNOST

Postupak utvrđivanja količine rashoda na koje se ne plaća PDV

Broj: 03/2-68/2-16

Podgorica, 18. januar 2016. godine

Odredbama Pravilnika o količini rashoda na koji se ne plaća porez na dodatu vrijednost ("Službeni list RCG", 74/06) utvrđuje se količina rashoda nastala u vezi sa kalom, rasturom, kvarom i lomom, na koje se ne plaća porez na dodatu vrijednost, ukoliko ta količina nije utvrđena aktom strukovnog udruženja.

Članom 3 navedenog pravilnika je propisano da obveznik PDV rashode utvrđuje neposredno nakon nastanka pojedinih rashoda ili redovnim, odnosno vanrednim popisom proizvoda u skladištu, stovarištu, magacinu, prodavnici, proizvodnom pogonu i drugom sličnom objektu.

Utvrđivanje visine rashoda vrši popisna komisija, odnosno ovlašćeno lice od strane poreskog obveznika. O izvršenom popisu sastavlja se zapisnik, koji se smatra računovodstvenom ispravom.

Prema članu 4 stav 1 ovog Pravilnika PDV se ne plaća na rashode do količine utvrđene prema Normativu za utvrđivanje rashoda na koje se ne plaća PDV, koji je odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Za proizvode koji nijesu obuhvaćeni Normativom rashoda iz stava 1 ovog člana, količina rashoda se utvrđuje prema normativu poreskog obveznika, ako nadležni poreski organ ne utvrdi drugu količinu.

Dakle, normativ rashoda iz člana 4 ovog Pravilnika, izražava se u propisanom procentu, utvrđenom Normativom, od količine robe koja je u određenom poreskom periodu nabavljena, prerađena ili proizvedena.

Mjesto prometa usluga u vezi sa nepokretnostima

Broj: 03/2- 67/2-16

Podgorica, 19. januar 2016. godine

Shodno članu 17 stav 2 tačka 1 Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Službeni list RCG", br. 65/01 ... 76/05 i "Službeni list CG", br. 16/07 ... 09/15), ako se usluga vrši neposredno u vezi sa nepokretnostima, uključujući i usluge posredovanja u prometu nepokretnosti, procjene nepokretnosti, pripremni radovi u građevinarstvu (usluge arhitekata i ovlašćenih nadzornika i sl.) mjestom vršenja prometa usluga smatra se mjesto u kome se nepokretnost nalazi.

Ako poreski obveznik koji nema sjedište u Crnoj Gori ne imenuje poreskog zastupnika, a izvrši promet usluga u Crnoj Gori, PDV plaća primalac usluga kako je i propisano članom 12 stav 1 tačka 2 Zakona o porezu na dodatu vrijednost. Ukupan iznos PDV kojeg obračunava, odnosno plaća primalac usluga se iskazuje u mjesečnoj prijavi u koloni 18 i kao ulazni i kao izlazni PDV. Uplatni račun za plaćanje PDV na usluge stranih lica je: 820-15112-21.

Poreski tretman pozajmica

Broj: 03/2-437/2-16

Podgorica, 20. januar 2016. godine

Davanje novca ili drugih zamjenjivih stvari na zajam predstavlja obligacioni odnos koji se zasniva Ugovorom o zajmu, saglasno odredbama člana 566-575 Zakona o obligacionim odnosima ("Službeni list CG", br. 47/08 i 04/11). Ugovorom o zajmu zajmodavac se obavezuje da preda u svojinu zajmoprimcu određenu količinu novca ili koju drugu zamjenjivu stvar, a zajmoprimac se obavezuje da mu vrati poslije izvjesnog vremena istu količinu novca sa ili bez kamate, odnosno istu količinu stvari iste vrste. Kamata po osnovu zajma se može, ali ne mora ugovoriti.

Naše mišljenje ćemo bazirati na poreskom tretmanu pozajmica.

Shodno članu 3 Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Službeni list RCG", br. 65/01 ... 76/05 i "Službeni list CG", br. 16/07 ... 9/15) predmet oporezivanja PDV su promet proizvoda i promet usluga koje poreski obveznik u okviru svoje djelatnosti vrši uz naknadu i uvoz proizvoda u Crnu Goru.

Prema članu 8 Zakon o porezu na dodatu vrijednost promet usluga predstavlja obavljanje, napuštanje, odnosno dopuštanje svake radnje u okviru obavljanja djelatnosti, a koje ne predstavljaju promet proizvoda u smislu člana 4, 5 i 6 ovog zakona.

Odredbama člana 27 stav 4 navedenog zakona je propisano da su bankarske i finansijske usluge oslobođene plaćanja PDV.

Prema tome, na davanje zajma (pozajmice) koje fizičko lice daje privrednom društvu, ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV-a, ukoliko se nedvosmisleno može utvrditi da se radi o zajmu, a ne o plaćanju oporezivog prometa.

Pravo na odbitak ulaznog PDV-a koji se odnosi na promet proizvoda, odnosno usluga koji se vrši u skladu sa međunarodnim ugovorom

Broj: 03/2- 1203/2-16

Podgorica, 28. januar 2016. godine

Zakon o porezu na dodatu vrijednost ("Službeni list RCG", br. 65/01 ... 76/05 i "Službeni list CG", br. 16/07 ... 09/15) u članu 25 stav 1 tačka 12a propisao je da se PDV plaća po stopi od 0 % na isporuku proizvoda, odnosno usluga koja se vrši u skladu sa ugovorom o kreditu, odnosno zajmu, zaključenim između Crne Gore i međunarodne finansijske organizacije, odnosno druge države ili treće strane u kojem se Crna Gora pojavljuje kao garant, u dijelu koji se finansira dobijenim novčanim sredstvima, ako je tim ugovorom predviđeno da se iz dobijenih novčanih sredstava neće plaćati troškovi poreza.

Zakon o porezu na dodatu vrijednost u članu 37 stav 4 tačka 1 propisao je da poreski obveznik može odbiti ulazni PDV koji se odnosi na promet proizvoda, odnosno usluga koji su oslobođeni plaćanja PDV-a, na osnovu člana 25 ovog zakona. U stavu 7 istog člana određeno je da poreski obveznik može odbiti ulazni PDV u poreskom periodu u kojem je primio račun za njemu izvršen promet proizvoda i usluga, odnosno carinske deklaracije za uvezene proizvode

Imajući u vidu navedene zakonske odredbe zaključujemo da crnogorska firma, u ovom slučaju izvođač radova, ima pravo odbitka ulaznog PDV koji su joj zaračunali njeni dobavljači proizvoda i usluga neophodnih za realizaciju projekta u skladu sa međunarodnim ugovorom, pod uslovom da posjeduje kopiju rješenja poreskog organa o oslobađanju od plaćanja PDV-a izdatog korisniku novčanih sredstava.

Postupak prestanka PDV registracije

Broj: 03/2- 750/2-16

Podgorica, 21. januar 2016. godine

Zakon o porezu na dodatu vrijednost ("Službeni list RCG", br. 65/01 ... 76/05 i "Službeni list CG", br. 16/07 ... 09/15) u članu 56 propisao je da poreski organ može na zahtjev poreskog obveznika izdati rješenje o prestanku registracije za PDV ukoliko taj obveznik za posljednjih 12 mjeseci, odnosno u posljednjoj kalendarskoj godini ne ostvari promet u visini od 18.000 eura. Istom odredbom je propisano da je poreski obveznik dužan, prije prestanka registracije, obračunati i platiti PDV na sve pribavljene proizvode do dana odjave i popisati zalihe proizvoda. Tek nakon podmirivanja naznačenih poreskih obaveza poreski organ izdaje rješenje o prestanku registracije.

POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA

Pravo na umanjenje poreske obaveze po osnovu pravovremene uplate poreza na dobit pravnih lica

Broj: 03/2- 1305/2-16

Podgorica, 29. januar 2016. godine

U Zakonu o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. list RCG", br. 65/01 ... 80/04 i "Sl. list CG", br. 40/08 ... 61/13) još postoji član 32a kojim je propisano da pravno lice koje obračunati porez na dobit za prethodnu godinu uplati do 31. marta tekuće godine može ostvariti pravo na umanjenje poreske obaveze za 6% od obračunatog poreza na dobit. To pravo ostvaruje se na osnovu zahtjeva pravnog lica koji se podnosi nadležnom poreskom organu, u roku od 15 dana od dana plaćanja poreske obaveze. O tom zahtjevu nadležni poreski organ odlučuje rješenjem, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Kada se dio stranog društva smatra poreskim obveznikom u Crnoj Gori?

Broj: 03/2- 1031/2-16

Podgorica, 27. januar 2016. godine

Zakonom o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02 i "Sl. list CG", br. 17/07 ... 40/11) su propisani oblici organizovanja privredne djelatnosti i način njihove registracija kod Centralnog registra Privrednih subjekata (CRPS). Prema članu 4 b tačka 10 navedenog zakona, dio stranog društva obavezno sadrži originalni naziv stranog društva, oznaku ili skraćenu oznaku oblika tog društva ("akcionarsko društvo" ili "AD", "društvo sa ograničenom odgovornošću" ili "DOO", "komanditno društvo" ili "KD"), alternativni naziv dijela stranog društva, ako je originalni naziv stranog društva upotrijebljen od nekog drugog društva u Crnoj Gori, kao i oblik organizovanja dijela stranog društva ("dio stranog društva", "poslovna jedinica", "predstavništvo" i sl.).

Shodno članu 2 Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. list RCG“, br. 65/01 ... 80/04 i „Sl. list CG“, br. 40/08 ... 61/13) poreski obveznik poreza na dobit je rezidentno, odnosno nerezidentno pravno lice koje obavlja djelatnost radi sticanja dobiti.

U konkretnom slučaju, treba razlikovati privredno društvo kao dio stranog društva, koji je osnovano radi markentiške promocije proizvoda i zastupanja svoga osnivača u Crnoj Gori, od privrednog društva koje ostvaruje prihode i stiče dobit u Crnoj Gori.

Ukoliko su poslovi dijela stranog društva organizovani kao poslovi "predstavništva" kojemu je isključivi posao da predstavlja i promoviše proizvod svog matičnog društva, radi čega je i osnovano, a ne ostvarivanje prihoda i stvaranje dobiti, onda u tom slučaju se isto ne smatra poreskim obveznikom.

Međutim, ukoliko dio stranog društva ili poslovna jedinica ostvaruje prihode i stiče dobit u CG, smatra će se poreskim obveznikom u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit.

POREZ NA DOHODAK FIZIČKIH LICA

Poreski tretman isplate naknade za stanarinu zaposlenom

Broj: 03/2-69/2-16

Podgorica, 20. januar 2016. godine

Odredbama člana 14 stav 1 i 2 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica ("Službeni list RCG", br. 65/01 ... 04/07 i "Službeni list CG", br. 86/09 ... 62/13 i 79/15) propisano je da se pod ličnim primanjem smatra prihod koji poreski obveznik ostvari od zaposlenja kao i prihodi ostvareni po drugom osnovu, koji su, u skladu sa ovim zakonom, upodobljeni sa radnim odnosom. Prema stavu 4 istog člana zakona ličnim primanjima smatra se i primanja ostvarena u obliku bonova, akcija ili robe, činjenjem ili pružanjem pogodnosti, opraštanjem duga, kao i pokrivanjem rashoda poreskog obveznika novčanom naknadom ili neposrednim plaćanjem. Prema tome, poslodavac kao isplatilac prihoda, poklonodavac, vrši obračun i obustavu poreza na dohodak fizičkih lica po stopi od 9%, odnosno 11%, što znači da se kroz poslovne knjige evidentira obaveza za plaćanje poreza i trošak za plaćeni iznos poreza.

Prema članu 18a Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje "Službeni list CG", br. 13/07 ... 62/13) doprinosi se ne plaćaju na lična primanja ostvarena u obliku robe, poklona i kod činjenja ili pružanja pogodnosti zaposlenom, osim ako se ta lična primanja daju kao kompenzacija za neisplaćenu zaradu.

U izvještaju "IOPPD" ovaj obračun poreza se iskazuje pod šifrom 079-Ostale naknade na koje se plaća samo porez na dohodak fizičkih lica.

Dakle, poslodavac je u obavezi da na sve isplate koje imaju tretman ličnih primanja, shodno navedenim odredbama člana 14 Zakona, obračuna porez na dohodak fizičkih lica po važećoj poreskoj stopi. Kod određivanja poreske obaveze nije od uticaja činjenica da li je iznos zakupnine uplaćen zaposlenom ili direktno zakupodavcu, već činjenica da isplata ove naknade ima karakter ličnog primanja.

Međutim, članom 3a Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje je propisano da je osnovica za obračun i plaćanje doprinosa bruto zarada zaposlenog, koja obuhvata zaradu za obavljene rad i vrijeme provedeno na radu, uvećanu zaradu, naknadu zarade i druga lična primanja utvrđena zakonom, kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu, na koja se plaća porez na dohodak fizičkih lica. Iz navedenog proizilazi zaključak da ukoliko je isplata naknade za stanarinu definisana Ugovorom o radu između zaposlenog i poslodavca, isplata iste smatraće se ličnim primanjem koje podliježe obavezi obračunavanja kako poreza na dohodak tako i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje iz i na lična primanja. Iznos stanarine se uračunava u bruto zaradu i obračunati porez i doprinosi na istu se unose pod šifrom -001 u obrazac IOPPD.

Poreski tretman ustupanja (poklona) stana zaposlenom za rješavanje stambenog pitanja (u slučaju da je stan dio imovine privrednog društva)

Broj: 03/2-1/3-16

Podgorica, 20. januar 2016. godine

U konkretnom slučaju kada se stan kao osnovno sredstvo iznosi iz imovine privrednog društva i daje kao poklon zaposlenom, za rješavanje stambenog pitanja istog, u tom slučaju se ova činjenja dovode u vezi sa članom 14 stavu 4 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica ("Službeni list RCG", br. 65/01 ... 04/07 i "Službeni list CG", br. 86/09 ... 62/13 i 79/15) koji propisuje da se pod ličnim primanjima iz člana 14 stav 1 smatraju činjenje ili pružanje pogodnosti, opraštanje duga, kao i pokrivanje rashoda poreskog obveznika novčanom naknadom ili neposrednim plaćanjem. Prema tome, poslodavac kao isplatilac prihoda, poklonodavac, vrši obračun i uplatu poreza na dohodak fizičkih lica po stopi od 9%, odnosno 11%, što znači da se kroz poslovne knjige evidentira obaveza za plaćanje poreza i trošak za plaćeni iznos poreza.

Prema članu 18a Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje "Službeni list CG", br. 13/07 ... 62/13) doprinosi se ne plaćaju na lična primanja ostvarena u obliku robe, poklona i kod činjenja ili pružanja pogodnosti zaposlenom, osim ako se ta lična primanja daju kao kompenzacija za neisplaćenu zaradu.

U izvještaju "IOPPD" ovaj obračun poreza se iskazuje pod šifrom 079-Ostale naknade na koje se plaća samo porez na dohodak fizičkih lica.

Dakle, poslodavac je u obavezi da na sve isplate koje imaju tretman ličnih primanja, shodno navedenim odredbama člana 14 zakona, obračuna porez na dohodak fizičkih lica po važećoj poreskoj stopi.

Inače, što se tiče stambenog fonda isti se finansira izdvajanjem iz bruto zarade zaposlenih, izdvajanjem poslodavca na teret njegovih sredstava (na bruto zarade) i od sredstava iz neraspoređene dobiti. Ovo raspoređivanje sredstava u stambeni fond se uređuje internim aktima poslodavca.

Poreski tretman ličnih primanja zaposlenih u međunarodnoj organizaciji u Crnoj Gori

Broj: 03/7-19864/2-15

Podgorica, 12. januar 2016. godine

Poreski tretman primanja zaposlenih u međunarodnoj organizaciji u Crnoj Gori različit je zavisno od toga da li se radi o licima koja su rezidenti Crne Gore u odnosu na nerezidentna fizička lica.

Kada je u pitanju rezidentno fizičko lice, članom 46 stav 1 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica ("Službeni list RCG", br. 65/01 ... 04/07 i "Službeni list CG", br. 86/09 ... 60/14) je propisano da porez na lična primanja, obustavlja i uplaćuje poslodavac, odnosno isplatilac tih prihoda, prema propisima koji važe na dan isplate.

Prema stavu 7 navedenog člana zakona rezidentni poreski obveznik zaposlen u diplomatskom ili konzularnom predstavništvu strane države, u međunarodnoj organizaciji, u kancelariji ili organizaciji koja na teritoriji Crne Gore uživa diplomatski imunitet dužan je da

sam obračuna porez na ta primanja, na način utvrđen odredbama ovog člana i uplati ga u roku od pet dana od dana njihovog primanja.

Takođe stavom 8 navedenog člana zakona je propisano da rezidentni poreski obveznik koji ostvaruje primanja iz druge države sam obračunava porez na taj dohodak, na način utvrđen odredbama ovog člana i plaća ga u roku od pet dana od dana njihovog prijema.

Kada su u pitanju lica koja nijesu rezidenti Crne Gore, prema članu 6 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, porez na dohodak ne plaćaju sledeća lica:

- članovi stranih diplomatskih misija u Crnoj Gori i članovi njihovih domaćinstava, ako nijesu državljani Crne Gore;
- članovi konzularnih predstavništava kao i članovi njihovih domaćinstava, ako nijesu državljani Crne Gore;
- funkcioneri i stručnjaci programa za tehničku pomoć Organizacije Ujedinjenih Nacija i njenih specijalizovanih agencija;
- počasni konzuli stranih država, ali samo za primanja dobijena od države koja ih je imenovala za obavljanje funkcije počasnog konzula;
- funkcioneri, stručnjaci i administrativno osoblje međunarodnih organizacija ako nijesu državljani Crne Gore ili nemaju prebivalište u Crnoj Gori.

Prema odredbama člana 3a stav 1 Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni list CG", br. 13/07 ... 62/13) osnovica za obračun i plaćanje doprinosa je bruto zarada zaposlenog, koja obuhvata zaradu za obavljeni rad i vrijeme provedeno na radu, uvećanu zaradu, naknadu zarade i druga lična primanja utvrđena zakonom, kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu, na koja se plaća porez na dohodak fizičkih lica.

Obračun poreza i doprinosa podnosi se nadležnom poreskom organu na Obrascu "Izveštaj o obračunatim i plaćenim porezima i doprinosima" (IOPPD), koji je sa uputstvom za njegovo popunjavanje i šifrnikom osnova za obračun odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Međutim, članom 5 stav 9 istog zakona je propisano da su strani državljani i lica bez državljanstva koja su na teritoriji Crne Gore zaposlena kod međunarodnih organizacija i ustanova i stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava obveznici doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje samo u slučaju ako je takvo osiguranje predviđeno međunarodnim ugovorom. Isto važi i za zdravstveno osiguranje.

OSTALO (DRUGI PROPISI)

Poreski tretman unosa i povlačenja nepokretnosti iz imovine privrednog društva od starne osnivača

Broj: 03/2-746/2-16

Podgorica, 22. januar 2016. godine

Članom 4 stav 3 Zakona o porezu na promet nepokretnosti ("Sl. list Crne Gore", br. 36/13) je propisano da se prometom nepokretnosti, u smislu sticanje prava svojine na nepokretnosti, smatra: kupoprodaja, razmjena, nasljeđivanje, poklon, unošenje i povlačenje nepokretnosti iz privrednog društva, sticanje nepokretnosti u postupku likvidacije ili stečaja, sticanje nepokretnosti na osnovu odluke suda ili drugog nadležnog organa, kao i drugi načini sticanja nepokretnosti.

Članom 13 navedenog zakona je propisano poresko oslobođenje kod unosa nepokretnosti u privredno društvo, i to:

- Porez na promet nepokretnosti ne plaća se u slučaju kada se nepokretnost unosi u privredno društvo kao osnivački ulog ili se povećava osnovni kapital, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
- Porez na promet nepokretnosti ne plaća se u slučaju kada se nepokretnost stiče u postupku pripajanja, spajanja i podjele privrednih društava koje se vrši u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Navedene odredbe člana 13 stav 1 Zakona o porezu na promet nepokretnosti, upućuju na Zakon o privrednim društvima kada je u pitanju oslobođenje od plaćanja poreza na promet kod unosa nepokretnosti u privredno društvo.

Dakle, ukoliko osnivači (ortak, član društva, društvo ili akcionar) unosi nenovčani ulog, odnosno nepokretnost u društvu kao osnivački kapitala društva, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, ovaj promet ne podliježe oporezivanju. Međutim, kada osnivač povlači nepokretnost iz privrednog društva taj vid sticanja nepokretnosti se smatra prometom i oporezuje se u skladu sa odredbama Zakona o porezu na promet nepokretnosti.

Prijave direktora na obavezno socijalno osiguranje

Broj: 03/2-1034/2-16

Podgorica, 27. januar 2016. godine

Radni odnos zasniva se zaključivanjem ugovora o radu, u skladu sa članom 21 Zakona o radu ("Službeni list CG", br.49/08,26/10, 59/11, 66/12 i 31/14).

Prema ovom članu zakona, ugovor o radu zaključuju zaposleni i poslodavac, a ugovor o radu smatra se zaključenim kad ga potpišu zaposleni i poslodavac ili lice koje on ovlasti.

Članom 22 ovog zakona je propisano da se ugovor o radu zaključuje prije stupanja na rad, u pisanom obliku. Dan stupanja na rad zaposlenog se navodi u ugovoru o radu, kao jedan od podataka koje sadrži ugovor o radu, shodno članu 23 zakona.

Prema članu 27 Zakona o radu, zaposleni ostvaruje prava i obaveze iz radnog odnosa danom stupanja na rad. Ako zaposleni ne stupi na rad sa danom utvrđenim ugovorom o radu, smatra se da nije zasnovaio radni odnos, osim ako je spriječen da stupi na rad iz opravdanih razloga u skladu sa kolektivnim ugovorom ili ako se poslodavac i zaposleni drukčije dogovore.

Član 28 Zakona o radu je propisano da je poslodavac dužan da prijavi zaposlenog na obavezno socijalno osiguranje (zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti) u skladu sa zakonom, danom stupanja na rad. Kopiju prijave na osiguranje poslodavac je dužan da zaposlenom uruči najkasnije u roku od 10 dana od dana stupanja na rad.

Prema članu 29 Zakona o radu direktor može da zasnjuje radni odnos na neodređeno ili određeno vrijeme. Radni odnos se zasniva ugovorom o radu. Radni odnos sa direktorom na određeno vrijeme može da traje do isteka roka na koji je izabran direktor, odnosno do njegovog razrješenja. Ugovor sa direktorom zaključuje nadležni organ poslodavca, odnosno poslodavac.

Prema članu 140 stav 1 tačka 2 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni list RCG“, br. 54/03 ... 47/07 i „Službeni list CG“, br. 12/07 ... 38/13) obaveznici podnošenja prijave na osiguranje, odjava osiguranja i prijava promjena u toku osiguranja dužni su da u roku od osam dana od dana zaposlenja, odnosno od dana zaključenja ugovora, obavljanja poslova ili početka obavljanja djelatnosti, odnosno od dana prestanka zaposlenja, obavljanja poslova ili obavljanja djelatnosti, odnosno od dana nastale promjene u osiguranju, dostavljaju prijave podataka nadležnom organu (do marta 2010. godine to je bio fond PIO, a od marta 2010. godine prijave se podnose Poreskoj upravi).

Dakle, u konkretnom slučaju obaveza poslodavca je da danom stupanja na rad zaključi ugovor o radu sa direktorom, prijavi direktora kao zaposlenog u roku od osam dana od dana zaključenja ugovora o radu, vrši obračun i isplatu zarade za period od dana zaključenja ugovora o radu, a sa isplatom zarade obračunava, obustavlja i uplaćuju poreze i doprinose iz i na lična primanja u skladu sa propisima.

[Da li poslodavac ima obavezu da prilikom isplate zarada zaposlenom obračunava doprinos za savez sindikata?](#)

Broj: 03/2- 1033/2-16

Podgorica, 27. januar 2016. godine

Opšti kolektivni ugovor ("Sl. list Crne Gore", br. 14/14) u članu 60 stav 1 propisao je da će poslodavac na račun posebnog fonda reprezentativnog sindikata na nivou Crne Gore, prilikom isplate zarade, uplaćivati iznos od 0,2% na zaradu zaposlenog koji je član tog sindikata, kao povećani trošak u funkciji kvalitetnog izvršavanja poslova, prevencije radne invalidnosti i rekreativnog odmora zaposlenih.

Izuzetno, odredba stava 1 ovog člana ne odnosi se na poslodavca u grani djelatnosti u kojoj je granskim kolektivnim ugovorom uređeno da sredstva za prevenciju radne invalidnosti i rekreativni odmor poslodavac uplaćuje na račun posebnog fonda sindikata potpisnika tog kolektivnog ugovora.

Dakle, uplata navedenog iznosa je obaveza poslodavca ukoliko kod tog poslodavca postoji sindikalna organizacija i ukoliko je ista član reprezentativnog sindikata na nivou Crne Gore.

Postupak dobrovoljne likvidacije privrednog društva

Broj: 03/2- 1073/2-16

Podgorica, 28. januar 2016. godine

Postupak o dobrovoljnoj likvidaciji društva propisan je odredbama člana 23-25 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02 i "Sl. list CG", br. 17/07 ... 40/11). Isti se pokreće na osnovu odluke osnivača, odnosno odlukom o likvidaciji društva, koju likvidator podnosi CRPS u skladu sa propisima o registraciji privrednih subjekata. U slučajevima kada obaveze prelaze raspoloživa finansijska sredstva ili očekivana finansijska sredstva od prodaje imovine ili stečena na drugi način, ne primjenjuju se odredbe člana 24 i 25 ovog zakona, već se primjenjuju odredbe zakona kojima se uređuje insolventnost privrednih društava.

Prema odredbama člana 24a navedenog zakona, dobrovoljna likvidacija može se sprovesti po skraćenom postupku ako poslije donošenja odluke o dobrovoljnoj likvidaciji svi akcionari daju na sudu ovjerene izjave da su izmirene sve obaveze društva prema povjeriocima, uključujući i obaveze prema zaposlenima.

Društva sa ograničenom odgovornošću koje prestaje po skraćenom postupku briše se iz CRPS-a, uz upisivanje u CRPS-a ličnih imena, jedinstvenog matičnog broja i adresa osnivača fizičkih lica, odnosno naziva, sjedišta i matičnog broja osnivača pravnih lica, s naznačenjem njihove neograničene solidarne odgovornosti za obaveze brisanog društva tri godine nakon brisanja društva iz CRPS-a.

Ove odredbe se shodno članu 79 navedenog zakona primjenjuju i kod društva sa ograničenom odgovornošću.

U konkretnom slučaju, ukoliko pravno lice ne ostvaruje prihode, odnosno nema imovine da uplati dospjele obaveze na ime obračunatih poreza i doprinosa iz i na lična primanja za izvršnog direktora, jedan od načina je da osnivač izvrši pozajmicu firmi za prevazilaženje poteškoća u poslovanju.